

Ditshwara tsa paripit ena di se sebediswe ntle ho tumello

Pnetla

04/12/2011

APPROVED: [Signature]
04/12/2011

APPROVED: [Signature]
EXTERNAL MODERATORS

Memorandamo ona o na le maphepe a 12.

PUBLIC EXAMINATIONS
PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001
2011 -12 - 3
DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

MATSHWAO: 100

MEMORANDAMO
 PUDUNGWANA 2011
 PAMPRI YA 3 (P3)
 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

KEREITE YA 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

basic education



[Signature]
 04/12/2011
 N. J. [Signature]
 (External Moderator)
 Mphahlele M.E. (Chief Examiner)

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato ya 7 E babatsehlang 80%-100%	Kgato ya 6 Pihlalelo e kgatshene 70%-79%	Kgato ya 5 Pihlalelo e ntle 60%-69%	Kgato ya 4 Pihlalelo e mahareng 50-59%	Kgato ya 3 Pihlalelo e footo 40-49%	Kgato ya 2 Karolwana feela 30-39%	Kgato ya 1 Ha ho pihlalelo 0%-29%	
DKAHARE LE MORALO	Dikahare ke tse babatsehlang, sa boiqapelo, mehopolo e matla e phepatsang monatano.	Dikahare ke tse ntle, mehopolo ke ya boiqapelo, e tshlang, mme e bosa yantlhalo.	Dikahare di a kgatlisa, di monatane hantle, mehopolo e bosa yantlhalo, e a kgatshisa.	Dikahare tse foketseng, tse monatane ho lekanyeng, mehopolo e a hlalasetse, boiqapelo bo kgatshelang.	Dikahare di mahareng feela, monatano ha e ntle, mehopolo bohloko e a amohela; boiqapelo bo a haela.	Dikahare ha di a hlalaha ka nako tsotlhe, mehopolo e seng melahe, e a iphetaka.	Dikahare ha di a hlalaha ka nako tsotlhe, mehopolo e seng melahe, e a iphetaka.	Dikahare bohloko di tsalla lekoteng; ha ho monatano, mehopolo e kgatshisa matla, e a pheletwa.
Matsiwa: 32	Moralo le / kapa mokgwantso o qalang o hlatsetse moqoqo o babatsehlang.	Moralo le / kapa mokgwantso o hlatsetse moqoqo o mme hantle.	Moralo le / kapa mokgwantso o hlalsetse moqoqo o mme.	Moralo le / kapa mokgwantso o hlatsetse moqoqo o kgatshelang.	Moralo le / kapa mokgwantso o hlalsetse moqoqo o mahareng feela.	Mooqogo o ntshe o sa amohela kgatlong ya PTP, le ha o radilwe, ha o a bopela hantle.	Moralo kapa mokgwantso o b tsaaka; mooqogo o boqilwe ka tsela e sa kgatshelang.	
pyu, SETAELE LE TEKOL OBOTJHA	Kedihoko e sedi ya ntsa a puo, puo le ya bororo le matshano di sebediswa ka tsela e babatsehlang; kgatsho ya manswa e a babatsetse, setaele sehalo le rajsela di loketse sethoko.	Kedihoko e sedi ya matla a puo, puo le matshano a puo di sebediswa ka nepo, o sebediswa puo ya bonono, kgatsho ya manswa ke e batisi, ya boqapelo, setaele sehalo le rajsela di loketse sethoko.	Ho na le boepeli ha kedihoko e sedi ya puo, puo le matshano a puo bohloko di nepahetse, manswa a kgatsheng ke a loketseng tena, setaele sehalo le rajsela di loketse sethoko.	C bontata kedihoko e tseng ya matla a puo; puo ya bae e bonolo. Matsiwa a puo a lekane, kgatsho ya manswa ke e lekanyeng; setaele, sehalo le rajsela di tsamalanana le sethoko.	Kesohoko e sedi ya puo e a tsalla, tshebeldiso ya puo e mahareng feela. Matsiwa a puo hangata ha a sebediswa ka nepo, kgatsho ya manswa a monko feela; setaele, sehalo le rajsela di haka amatanano.	Puo le tshebeldiso ya matshano a puo di khatsetse; kgatsho ya manswa e a tsalla; setaele, sehalo le rajsela ha di a nepahetse.	Puo le tshebeldiso ya matshano a puo di khatsetse; kgatsho ya manswa e a tsalla; setaele, sehalo le rajsela ha di a nepahetse.	Puo le tshebeldiso ya matshano a puo di khatsetse; kgatsho ya manswa e a tsalla; setaele, sehalo le rajsela di khatsetse ka nako tsotlhe.
Matsiwa: 12	Mooqogo bohloko ha o na diphoiso kaha o loketswe bofjha ho haxa diphoiso.	Mooqogo bohloko ha o na diphoiso kaha o loketswe bofjha ho haxa diphoiso.	Mooqogo bohloko ha o na diphoiso kaha o loketswe bofjha ho haxa diphoiso.	Mooqogo o ntshe o na le diphoiso tsa manswa le ha o loketswe bofjha ho haxa diphoiso.	Mooqogo o na le diphoiso tsa ngatshano leha o loketswe bofjha ho haxa diphoiso.	Mooqogo o ntshe o tsetse diphoiso tsa ngata, leha o loketswe bofjha.	Diphoiso di ngatshano, leha o loketswe bofjha ha ho na le bohaloko ba tsamalanana.	Mooqogo o ntshe o tsetse diphoiso tsa ngatshano, leha o loketswe bofjha ha ho na le bohaloko ba tsamalanana.
SEBOPHO DIRATSWANA: selekela le qaele LE BOLELELE	Diratswana di a babatsetse, di hokahane, ka tsela e hlaleng ka dirako tsotlhe.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlaleng bohloko ba nako.	Diratswana di bopive ke kgatshano ka tsela e kgatshelang.	Diratswana di ntle, di hokahane ka tsela e ulahelang.	Diratswana le dipolelo di na le diphoiso, empa moelelo o ntshe o le teng.	Diratswana le dipolelo tsa moeliso feela.	Mooqogo o ntshe o tsetse diphoiso tsa ngatshano, leha o loketswe bofjha ha ho na le bohaloko ba tsamalanana.	Mooqogo o ntshe o tsetse diphoiso tsa ngatshano, leha o loketswe bofjha ha ho na le bohaloko ba tsamalanana.
Matsiwa: 6	Bolelele ho nepahetse, ho haxa diphoiso tsa sethoko.	Bolelele ba nepahetse.	Bolelele ho nepahetse.	Bolelele ho nepahetse.	Bolelele ho haxa ho nepahetse.	O haxa o le moelelele/ mokgwantso.	O moelelele/ mokgwantso haxa.	

Ditupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

[Handwritten signature]
Phella

Sesotho Puo ya Tlatseliso ya Pete (FAL)P3

NSC – Memorandumo

3

DBE/Pudungwana 2011

Ditaelo ho motshwayi

- Mohlatlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Sebedisa dirubriki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le rubriki ya yona.

Talatiso bakeng sa ho tshwaya dilema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:



Ho sehlelwe lentšwe kapa polelo e fosahetseng moa ho be ho bontshe motuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang.
Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- ! bakeng sa ho arola mantšwe a ngoatsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
 -, + bakeng sa ho kopanya mantšwe a arohantsweng empa a ngoiwa a kopane;
 m- bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
 mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
 mt bakeng sa tshbediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngoatswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
 p bakeng sa tshbediso ya puo ka tsela e fosahetseng/le sa amocheleheng kapa eo e seng ya sethwaedi;
 A bakeng sa lentšwe kapa karolwana ya lentšwe le/le sithweng pakeng tsa mantšwe a mang;
 // bakeng sa ho gala seratswana se sefjha.


Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senoletlo
Dikahere/Moralo	32	DM =
Puo/Setaele/Tekolobojha	12	PST =
Sehopotso	06	Seh =
Matshwao ohle	50	

Ditlupenweng tsa pampiri ana di se sebediswe rite ho lumelilo


 7 = 

Phetla

Pheta


Ditlaperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

[50]

- Qetellong o lebelletswwe ho akaretse sehlooho sena.
 - ha a qelle a kwejje a bontshe boke bo hlalitswang ke ditfello tsena.
 - mabaka a totobatsang dintle le melemo ya ditfello tse phahameng.
 - mohlahlobuwa a qale ka ho hlalisa dintlha tse tshetshetswang ka
 - Mohlahlobuwa a lekole mahlakore ka bobedi a sehlooho.
 - Motuta ona wa mogoqo ha o nke lehlakore le itseng.
 - Mogoqo o sa nkenng lehlakore.
- Melemo le boke ba ditfello tse phahameng tsa thuto dikolong.**

1.4

[50]

- athe haeba a buella lehlakore le le leng a hlalose ka bottalo.
 - totobatsa mabaka a susumetsang batjha hore ba e apare!
 - haeba a buella lehlakore la yunitomo, ho ka ba molemong wa hae ho
 - mme di kgodise!
 - nehiana ka dintlha tse utlwanalang tse tshetshetswang lehlakore la hae.
 - O lokela ho hlalisa lehlakore le le leng, mme a le ntshetse pele ka ho:
 - hodima lehlakore leo a le kgethileng.
 - Mogoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae
- Yunitomo ya sekolo ha e bohlokwa kapa Yunitomo ya sekolo e bohlokwa, Mogoqo wa kgang.**

1.3

[50]

- a hlalose botle bo nang bo mo makaditse ka tsela e hohelang mmadi.
 - o lokela ho hlalosa maikuto a bona, a thabo, a tebello !!
 - ena ya selemo.
 - mohlahlobuwa a ka hlalosa maikuto a batho ka kakaretso nakong
 - tsela ya ho pheta.
 - Mohlahlobuwa a se fumants'hw. kotlo ha a hlalitsitse mogoqo wa hae ka
 - O ka ngoiwa ho hlaha lehlakoreng la hae.
 - Mongodi o bopa setshwantsho ka tshbediso ya mantswa a hae.
 - Mogoqong ona ho hlalosa se seng se itseng j.k. ketsehale !!
 - Mogoqo o hlalosing.
- Mokeng oo haasale ke ahame, ke makalletse botle bo jwalo.**

1.2

[50]

- Mogoqong ona ho phetwa pale.
 - Mogoqo ona o ngoiwa o le lekgetheng le fetileng le lephethi.
 - O ka ngoiwa ho tswa lehlakoreng la hae kapa la bona.
 - Mohlahlobuwa o lebelletswwe ho pheta ketsehale kapa diketsehale tse
 - etsahetseng pele phirimaneeng j.k. ba ne ba ya kapa ba tswa kae.
 - a phete se leng sa etsahala hoba koiyi ya bona e tswa tseleng.
 - o lebelletswwe ho pheta ka bottalo kamoo ba leng ba phonyoha
 - kateng.
- Tsatsing leo ra phonyoha ka lesobana la nale.**
- Mogoqo wa phetelo.**

1.1

POTSO YA 1

KAROLO YA A: MOGOQO

1.5 **Ho ima ha baithuti dikolong.***Moqoqo wa boimamelo.*

- Moqoqong ona wa boimamelo, ho tebiswa mehopolo ka ntlha e itseng.
- Mohlahlobuwa a ka qala ka ho hlalosa ditabatabelo tsa batswadi le matitjhère ka bokamoso ba baithuti.
- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - Jwale e be o totobatsa bohlokwa ba thuto
 - mohlahlobuwa a ka tla hlalisa maikutlo a bontshang tsietsi eo baithuti ba ipehang ho yona ka ho ima ba sa le sekolong.

[50]1.6.1– **Sheba setshwantsho**

1.6.3

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a qoqe ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho seo a se bonang, ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo ho qoqwang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Moqoqo o hlalishwang ke mohlahlobuwa e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.

[50]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:****50**

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEAMA YA KGOKAHANO E TELELE

Maqgetha a ho Lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlelo e babatselang 80%–100%	Kgato ya 6 Phihlelo e kgabane 70%–79%	Kgato ya 5 Phihlelo e ntle 60%–69%	Kgato ya 4 Phihlelo e mahareng 50–59%	Kgato ya 3 Phihlelo e fofofo 40–49%	Kgato ya 2 karolwana feela 30–39%	Kgato ya 1 Ha ho phihlelo 00–29%	
DIKAFARE MORALO LE SEBOPEHO	- Tsebo e babatselang ya dihlakeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kaohlakehoche, ha a kgelohae; - Dikahare le mehopolo di mohlana ha ho phelohala, dintlha di hlalitsise ka bofalo, dintlha di tshetsetsa seithohe; - Moralo lekgapa mokgwatiso di hlalitsise tema e bopeleng ka bokgabane, e boletsang; - O sebedisise melao e amehang ya sebopeloho hanthe hazoho.	- O na le tsebo e ntle haohle ya dikhoko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohae; - Dikahare le mehopolo boholo di mohlana; dintlha di ngata mme boholo di tshetsetsa seithohe; - Moralo lekgapa mokgwatiso di hlalitsise tema e bopeleng, e ntle; - O sebedisise melao e khakehang ya sebopeloho.	- Tsebo e mahareng ya dikhakeho tsa tema; - Ho ngola, o bafila a tsepamisa maikutlo, empa ha a rothofatsa moelelo wa tema; - Momahano e lekanehang ya dikahare le mehopolo, dintlha tse iseng di tshetsetsa seithohe; - Moralo lekgapa mokgwatiso di hlalitsise tema e bopeleng ho kgotsatsang; - O sebedisise melao e bopeleng ya sebopeloho ka kufwaniso e lekanehang.	- Tsebo ya moltheo feela ya dihlakeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsisa kgaeleho ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola, o a kgelohae, moelelo ha o a hlaka neng tse ding; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehopolo di mohlana; dintlha tse tshetsetsang seithohe di mahlwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTP le ha ho na le bopaki ba moralo lekgapa mokgwatiso; tema ha e bontsise; - O sebedisise melao ya sebopeloho ka bokokodi – o sahlalitsise dintlha tsa bohlokwana.	- Tema e bopeleng ka (sefa ya moltheo feela; Diphoso di mahlwa; - Tlokontswa e a hlakile mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgaotha ha setaele, senleho le rejetsara ha di lekanehang; - Ho na le diphoso tse mahlwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate – e tletse/ kg ushwane hazoho.	- Tema e bopeleng ka bokokodi mme e hlakile; - Tlokontswa e hlakile ho loketswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehale le rejetsara ha di nepahala; - Tema e tletse diphoso tsa leha loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate – e tletse/ kg ushwane hazoho.	- Tema e lokela hazoho mme e hlakile ha; - Tlokontswa e hlakile ho loketswa hazoho mme babadi le maemo; - Setaele, sehale le rejetsara ha di tsepamisa maikutlo; - Ho ngola, o a hlakile, moelelo ha o a hlaka neng tse ding; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehopolo di mohlana; dintlha tse tshetsetsang seithohe di mahlwa; - Moralo lekgapa mokgwatiso o a hlakile; nehlanano ya tema e lokela; - Ha a sebedisise melao e hlakehang ya sebopeloho.	- Ha a na tsebo ya dikhakeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsisa tsepamiso ya maikutlo; - Ho ngola, o tsywa tseloeng hazoho; moelelo ha o a hlaka neng tsa ngela; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo; dintlha tse tshetsetsang seithohe di mahlwa hazoho; - Moralo lekgapa mokgwatiso o a hlakile; nehlanano ya tema e lokela; - Ha a sebedisise melao e hlakehang ya sebopeloho.
Matshwao: 20	10–20	14–15%	12–13%	10–11%	8–9%	6–7%	0–5%	
PUO, SETAELE LE TEKOLO BOTJHA	- Puo e nepahatse, tema e loketswe ka tse e babatselang; - Tlokontswa e loketswe mmadi le maemo ka phelohalo; - Setaele, sehale le rejetsara ke tse loketseng; - Tema bohale ha e na diphoso kaha e loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate bo nepahatse.	- Tema e bopeleng hanthe mme e bafila ha bonolo; - Tlokontswa e loketswe sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehale le rejetsara bohale ho dihlakeho tsa tema; - Tema bohale ha e na diphoso kaha e loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate bo lekane.	- Tema e bopeleng hanthe ho lekanehang; Diphoso ha di sahlalitsise ya mehopolo; - Tlokontswa e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehale le rejetsara di lokela ho lekanehang; - Ho na le diphoso tse mahlwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate bo bafila bo nepahatse.	- Tema e bopeleng ka (sefa ya moltheo feela; Diphoso di mahlwa; - Tlokontswa e a hlakile mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgaotha ha setaele, senleho le rejetsara; - Diphoso di mahlwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate – e tletse/ kg ushwane hazoho.	- Tema e bopeleng ka (sefa ya moltheo feela; Diphoso di mahlwa; - Tlokontswa e a hlakile mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgaotha ha setaele, senleho le rejetsara; - Diphoso di mahlwa leha tema e loketswe bofjha ho di hlakile; - Botelate – e tletse/ kg ushwane hazoho.	- Tema e lokela hazoho mme e hlakile ha; - Tlokontswa e hlakile ho loketswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehale le rejetsara ha di tsepamisa maikutlo; - Ho ngola, o a hlakile, moelelo ha o a hlaka neng tse ding; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehopolo di mohlana; dintlha tse tshetsetsang seithohe di mahlwa; - Moralo lekgapa mokgwatiso o a hlakile; nehlanano ya tema e lokela; - Ha a sebedisise melao e hlakehang ya sebopeloho.	- Tema e lokela hazoho mme e hlakile ha; - Tlokontswa e hlakile ho loketswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehale le rejetsara ha di tsepamisa maikutlo; - Ho ngola, o a hlakile, moelelo ha o a hlaka neng tse ding; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehopolo di mohlana; dintlha tse tshetsetsang seithohe di mahlwa; - Moralo lekgapa mokgwatiso o a hlakile; nehlanano ya tema e lokela; - Ha a sebedisise melao e hlakehang ya sebopeloho.	
Matshwao: 10	0–10	7–7%	6–6%	5–5%	4–4%	3–3%	0–2%	

Difuperweng tsa pampini ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phella

7

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Talaiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba else tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentšwe kapa polelo e fosahetseng mola, ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tšela e latelang.
Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- | bakeng sa ho arola mantšwe a ngotšweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- + bakeng sa ho kopanya mantšwe a arohanšweng empa a ngolwa a kopane;
- min bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotšwe leishwao moo le sa hlokeheng teng;
- p bakeng sa tshebediso ya puo ka tšela e fosahetseng/fe sa amoheloheng kapa eo e seng ya sethwaed;
- A bakeng sa lentšwe kapa karoliwana ya lentšwe le/le silweng pakeng tsa mantšwe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratšwana se sešha.

Matshwao a ka sebedišwang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopelo	20	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotšha	10	PST =
Matshwao ohle	30	

Difupeneng tsa pampiri ena di se sebedišwe ntle ho tumello

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials '7' and another signature on the right.

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2****2.1 Lengolo la setswalle/setlwaedi**

- Aterese e nngwe feela mme e latelwe ke mohla.
- Ngola tumediso e dumellanang le mofuta ona wa lengolo j.k. Ausi kapa Ausi Disebo jj.
- Dikahare: Ditebohisso di ngolwe ka puo e hlakileng.
 - Mongodi a totobatse maikutlo a hae a thabo.
 - Mongodi a ka hlakisa takaletso ya hae ya mahlohonolo.
 - Qetelo e bontshe kamano ya mongodi le ya ngollwang.

[30]**2.2 Puo**

- Puo e be le phallo – selelekela, mmele le phethelo di momahane hantle.
- Ditaba di hlophiswe ka sebopelo sa moqoqo, selelekela, mmele le phethelo
- Ditaba di nyallane le sehlooho
- Puo e tsamaellane le sepheo sa kopano – tshebediso e mpe ya dithethefatsi
- E be boemong ba bamamedi.
- Ho sebediswe puo ya semmuso.
- Puo e hohela bamamedi
- Puo ho sebediswe dipolelo tse kgutshwane tse utlwalang.

[30]**2.3 Puisano**

Tema ona e totobatsa puisano pakeng tsa batho ba babedi.

- Puisano e ngolwe ka puo ya mehla e tiwaelehileng.
- E ngolwe e le ho puo ya sebui/puosebui.
- Matshwao a di-a-bulwa-di-a-kwalwa ha a sebediswe.
- Polelo e nngwe le e nngwe e be karabelo ya polelo ya sebui se qetang ho bua.
- Ditaba tsa puisano di lokela ho tswela pele di momahane, di sa tswela lekoteng ho seo ho buwang ka sona.
- Dintlha tsa tlatsetso tse kang kgalefo, thabo, tlhonamo jj, di ngolwe ka masakaneng.
 - sebopelo e be sa puisano e seng moqoqo feela.
 - puisano e dumellane le ditaello-ho buisanwe ka tharollo qakeng ya baithuti ba feilang Saense le Mmetse.
 - ditaba di tswalane mme di kgodise.

[30]**2.4 Metsotso ya kopano**

- E ngolwa ka puo ya semmuso.
- E ngolwa ho latelwa dintlha tse lenanetsamaisong.
- Ka tiwaelo ho ngolwa diqeto tse ileng tsa fihlelwa kopanong (hodima ntlha ka nngwe)
- Qetellong ya metsotso ho ba le sebaka sa tshaeno ya modulasetulo le mongodi mmoho le sa mohla.

Difupuweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello




Phetla

Sesotho Puo ya Tlatsetso ya Pele (FAL)/P3

9


NSC – Memorandum

DBE/Pudungwana 2011

- Dikahare – tabakgolo ke ho hlakisa dintlha tsena:
 - Ho fihla ka nako sekolong
 - Leeto la thuto la ho ya Thekong
 - mohlahlobuwa a qale ka ho latela dintlha tsa ka dinako tsohle, tse sa fetoheng.
 - ho hlake hore o na le tsebo ya kamoo metsotso e ngolwang kateng.

[30]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30



Difupersweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

72

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlelo e babatsehlang 80%-100%	Kgato ya 6 Phihlelo e kgabane 70%-79%	Kgato ya 5 Phihlelo e ntle 60%-69%	Kgato ya 4 Phihlelo e mahareng 50%-59%	Kgato ya 3 Phihlelo e toofo 40-49%	Kgato ya 2 Karoliwana feela 30-39%	Kgato ya 1 Ha ho phihlelo 00-29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	- Tsebo e babatsehlang ya dilhokeho tsa tema; - Bangodi bo laolang, o tsepamisa maikutlo kaohlehothole, ha a kgethe; - Dikahare le mehopo di mohlana ka ho phethahala, dimitha di hlalisa ka bolako, dimitha di tshetsetsa sehloho; - Moralo le kapa mokgwatiso di hlalitse tema e bopeleng ka bokgabane, e bohlang; - O sebedisise melao e amehang ya sebopetho hantle haholo.	- Tsebo e mahareng ya dilhokeho tsa tema; - Ho ngola, o tsepamisa maikutlo, empa o kgethe haranyane; - Dikahare le mehopo bohoto di mohlana, dimitha di ngala nime di bohoto di tshetsetsa sehloho; - Moralo le kapa mokgwatiso di hlalitse tema e bopeleng ka bokgabane, e bohlang; - O sebedisise melao e hlokehang ya sebopetho.	- Tsebo e mahareng ya dilhokeho tsa tema; - Ho ngola, o tsepamisa maikutlo, empa ha a rotlofatsa moelelo wa tema; - Momahano e lekanehang ya dikahare le mehopo, dimitha tse fihlana nime di tshetsetsa sehloho; - Moralo le kapa mokgwatiso di hlalitse tema e bohlang ho bokgwatisang; - O sebedisise melao e hlokehang ya sebopetho ka kuthlisiso e lekanehang.	- Tsebo e seng kae ya dilhokeho tsa tema; Karabelo ya hae le meng e bonsha tsepamiso e ka haalanyang; - Ho ngola, o a kgethe, moelelo ha o ul'wahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopo, dimitha tse fihlana nime di tshetsetsa sehloho di mahlwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTP le ha ho na le bopaki ba moralo le kapa mokgwatiso, tema ha e bohlang; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopetho - o sille dimitha tsa bohlokwana.	- Tsebo e seng kae ya dilhokeho tsa tema; Karabelo ya hae le meng e bonsha tsepamiso e ka haalanyang; - Ho ngola, o a kgethe, moelelo ha o ul'wahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopo, dimitha tse fihlana nime di tshetsetsa sehloho di mahlwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTP le ha ho na le bopaki ba moralo le kapa mokgwatiso, tema ha e bohlang; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopetho ka bopaki ba moralo le kapa mokgwatiso, tema ha e bohlang; - O sebedisise melao e hlokehang ka bopaki ba moralo le kapa mokgwatiso, tema ha e bohlang; - O sille dimitha tsa bohlokwana.	- Ha a na tsebo ya dilhokeho tsa tema; Karabelo ya hae le meng e bonsha tsepamiso ya maikutlo e kaalanyang; - Ho ngola, o tsa kgethe, moelelo ha o ul'wahale nqa tse ding; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopo, dimitha tse fihlana nime di tshetsetsa sehloho di mahlwa feela; - Moralo le kapa mokgwatiso di a hlalisa tema e bohlang ya tema e hlokehang; - Ha a sebedisise melao e hlokehang ya sebopetho.	- Ha a na tsebo ya dilhokeho tsa tema; Karabelo ya hae le meng e bonsha tsepamiso ya maikutlo e kaalanyang; - Ho ngola, o tsa kgethe, moelelo ha o ul'wahale nqa tse ding; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopo, dimitha tse fihlana nime di tshetsetsa sehloho di mahlwa feela; - Moralo le kapa mokgwatiso di a hlalisa tema e bohlang ya tema e hlokehang; - Ha a sebedisise melao e hlokehang ya sebopetho.
Matsiwa: 13	10%-13	9%-10	8-9	6%-7%	5%-6	4-5	0-3%
Puo, SETAELE LE TEKOLO BOTJHA	- Puo e nepahetse, tema e lohlire ka tsela e babatsehlang; - Tlotlontswa e loketse sepheo, nnaadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara ke tse dilhokeho tsa tema; - Tema bohoto ha e na dipheo ka ha e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele bo nepahetse	- Tema e bopitwe hantle nime e baleha ha bonolo; - Tlotlontswa e loketse sepheo, nnaadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara boholo di loketse; - Tema bohoto ha e na dipheo ka ha e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele bo lekane.	- Tema e bopitwe hantle ho lekanehang; Dipheo ha di salise phallo ya mehopo, bakeng sa sepheo, nnaadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara boholo di loketse; - Ho na le dipheo tse nime tsa tema e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele bo batla bo nepahetse.	- Tema e bopitwe ka bopaki ba nime e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa nime ha e a lokela sepheo, nnaadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara ha di a nepahetse; - Tema e tshetsetsa dipheo tse hantle e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e bopitwe ka bopaki ba nime e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa nime ha e a lokela sepheo, nnaadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara ha di a nepahetse; - Tema e tshetsetsa dipheo tse hantle e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo nime e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa nime ha e a lokela sepheo, babadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara ha di tshetsetsa dipheo tse hantle e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo nime e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa nime ha e a lokela sepheo, babadi le maemo; - Setaele, sehato le rajisetara ha di tshetsetsa dipheo tse hantle e lekotswe bofjha ho di hloka; - Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.
Matsiwa: 7	6-7	5-6%	4%	3%-4	3	2%	0-2

Phetla
M
n

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsefa e latelang; Batshwayi ba sebedise matswao a latelang:

- l bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopelelo o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshbediso e fosahetseng ya matswao a puo, kapa ho ngotswwe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p bakeng sa tshbediso ya puo ka tsefa e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya sethwaedi;
- A bakeng sa lentsewe kapa karoliwana ya lentsewe le/e siliweng pakeng tsa mantsewe a mang;
- // bakeng sa ho qala seralswana se seljha.

Matswao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matswao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopelho	13	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	7	PST =
Matswao ohle	20	

Ditlupeteng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Karete ya memo**

- Hlahisa ditaba ka bokgutshwanyane.
- Letsatsi, nako le sebaka di hlake/totobale.
- Dipolelo di be kgutshwane empa molaetsa o utlwahale.
- Sehlo se laolwa ke mofuta wa karete.
- Dintlha tsohle tse lokelang ho hlaha karete, di totobatswe.

[20]**3.2 Ditaelo tsa ho hadika mahe****Disebediswa**

Setofo se tjhesang

Pane/pitsa

Mafura

Mahe

Letswai

Kgaba/sesebediswa sa ho fuduwa

- Besa mollo/Hotetsa setofo, o behe pane/pitsa ifo.
- Tshela mafura.
- Tjhwatla kgaketlana, o tshela mahe ka sejaneng.
- Fehla mahe o tshela mafureng a seng a tjhesa.
- Noka mahe ka letswai
- Fuduwa kapa fetola mahe ho fihlela a butswa kamoo o a batlang kateng.

[20]**3.3 Dayari**

- Mohlahlobuwa o lebelletswe ho ngola diketsahalo tsa matsatsi a mahlano, k.h.r letsatsi le leng le le leng le be le ketsahalo/diketsahalo.
- Letsatsi ka leng le ngolwe ka botlalo.
- Mohlahlobuwa a se fuwe kotlo le ha matsatsi a sa hlahlamane.
- E ngolwe ka lekgathe le fetileng.
- Sehlo se dumellane le mofuta ona wa tema.
 - diketsahalo tsa letsatsi ka leng, di hlake di kgodise.
 - maikutlo a mongodi diketsahalong tseo, a totobale.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPURI ENA: 100

Difupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello